



Noa le Morwalela wa metsi
Polelo gotswa mo lefokong la Modimo, Baibeke,
e fitlheletswe mo
Genesi 6-10

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."
Pesalome 119:130



E kwetse ke Edward Hughes
E bontsithwe ke Byron Unger; Lazarus

E phetotswe Sherack Nkandu Mathebula
E lomagantswe ke M. Maillot; Tammy S.

Story 3 of 60

M1914.org

Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB R3C 2G1 Canada


Lettlelelo: O na le tshwanelo ya go lebelela kgotsa go kwala polelo e, fela ga o sa e rekisi.

Бог зна да смо учинили лоше ствари, које Он назива гријех. Казна за гријех је смрт.

Бог нас воли толико да је Он Свог Сина, Исуса, дао да страда на крсту и плати за наше гријехе. Исус је оживио и отишао на Небо! Сада Бог може опростити наше гријехе.

Ако желиш да се ослободиш од својих гријехова, реци ово Господу: Драги Господе, ја вјерујем да је Исус умро за мене и сада живи поново. Молим Те дођи у мој живот и опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови живот, и онда бити са тобом заувјек. Помози ми да живим Теби као Твоје дијете. Амин. Јован 3:16

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан!



Modimo a raya Noa gore Morwalela wa matsi o tlo tla o kgorometsa lefatshe lotlhe. Itirele mokoro o mogolo ka dikgong tsa pina.



3


O dirile losika lwa gago le di phologolo. Modimo a tlhalosetsa Noa gore Mokoro o a dire jang. Noa a nna matlhagatlhaga!



4

Batho ba ne ba tshega Noa ga a ne a dira mokoro.

Mme Noa a tswelela go dira mokoro ebile a tswelela go bulelela batho ka Modimo.



5

Noa o ne a na le tumelo e kgolo thata. A dumla Modimo le fa pula e se ene. Mokoro o ne o siame gore o ka dirisiwa, o tletse ka dile tsotle.



6

Jaanong diphologolo diatla. Modimo a tliisa mefuta e supa ya diphologolo. Le e mebedi e mengwe. Dinonyane tse di kgolo le tse dinnye, le diphologolo tsotle dia tsena mo mokorong.



7


Gongwe batho bona ba ne ba tshega Noa ga a ne a tsenya diphologolo. Ga banke ba tlogela go leofela Modimo ebile ga ba kopa go tsena mo mokorong.



8

La mafelelo, diphologole tshotle dia tsena mo

mokorong. Tlaya o tsene mo mokorong, Modimo a bitsa Noa. Wena le ba losika lwa gago. Botlhe ba ile ba tsena mo mokorong. Modimo a be a tswala mojak!



9

Morago ga seo, pula ya morwalela ya tla, ya kgurumetsa lefatshe lotlhe ka malatsi le masigo a le 40.




10



Morwalela wa matsi wa tla mafelo o tlhe. Ga pula e ema, dithaba tsotle dine di tletse metsi. Dilo tsotle tse di ne di na le bophelo dia swa.


11

Ga matsi a nanoga, mokoro wa nanogela godimo ga metsi. Go ka tswa go le lefifi ka mo gare ga mokoro, mokoro one o bolokile bo phelo jwa Noa.



12

Morago ga dikgwedi tse tlhano tsa morwalela, Modimo a romela lerole le le omileng, mokoro wa tla wa ema godimo ga thaba ya Ararat. Noa a nna ka mogare ga mokoro, malatsi a le 40 gore metsi a fokotsege.



13

Noa o rumetse legakabe le leeba ka fesetere. Fa e sa fetlhela lefatshe le le omileng, leeba la boela kwa go Noa. Ya re morago ga beke, Noa a leka gape.



14



Leeba la bowela morago le lethare mo momong. Morago ga beke Noa a itsi gore lefatshe le omile. Fa leeba le sa bowela kwa go ena.

15

Modimo a raya Noa; e ne e le nako ya go tswa mo mokorong. Mogo le ba lelapa la gagwe ba thusa go folosa diphologolo.



16


Noa o ne a itumetse thata! A direla Modimo sethabelo gonno o mo phulositse le ba lelapa la gagwe mo morwalela wa matsi.



17

Modimo obele a naya Noa tshepiso e ntle a kasetle gape a

a tlhola sibe sa motho ka mo rwalela.



18